

Beogradske Novine

Br. 42.

BEograd, subota, 25. marta 1916.

dnevno u jutro. Ponedjeljkom poslige podne.
Prodaje se:
u Beogradu i u krajevima
zaposlednutim od carsko i
kraljevskih četa po cijeni od 6 h
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji po
cijeni od 8 h.
izvan ovog područja : 12 "
Oglas po čijeniku.

Preplata:
za 1 mjesec u Beogradu i u
krajevima zaposlednutim
od carsko i kraljevskih
četa : K 1-50
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji K 2-40
izvan ovog područja : K 3-
Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. 10. Telefon broj 67.
Uprava, primanje oglasa i preplate: Čubrina ul. 3. Telefon broj 25.

Poradi pruznika izlazi slijedeći broj na-
šeg lista u ponedjeljak dne 27. marta.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog generalnog
stožera.

K. B. Beč, 24. marta.

Zvanično se javlja:

Rusko i jugoistočno bojište:

Bez ikakve promjene.

Talijansko bojište:

Neprijatelj je obasipao vatrom gra-
dove Goricu i Rovereto. Nikakvih drugih
dogadjaja nije bilo.

Zamjenik glavara generalnog stožera
pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Zapadno bojište:

U Champaign i na cesti Somme Py Sousin, u Argonama i u pod-
ručju Maase do Mosele topnički je
boj časovito postao sve veći. Koristeći
se prekučerašnjim uspjehom zaposjeli
smo još nekoliko neprijateljskih rovova
i 32 časnika i 879 vojnika.

Istočno bojište:

Dok su se Rusi po danu odlučili
samo na jači napad protiv mosne brane
Jacobstadt, istočno od Buschhof, sjeverno
od željeznice Mitave-Jacobstadt,
jurišali su neprestano protiv naših
položaja sjeverno od Widsy. Svi
su njihovi napadi odbijeni našom
vatrom najkasnije pred našim preprekama.
Neprijatelj je imao velike gubitke.
Južnije nije bilo napada.

Balkansko bojište:

U okolini oko Gjevgjelije do-
šlo je zadnjih dana na obje strane Vardara
do topničkih bojava, bez ikakve važnosti.
Kod Volovca zapadno od Dojranskog
jezera srušena je u vazdušnoj borbi jedna
neprijateljska letilica.

Vrhovno vojno vodstvo.

Izvještaj turskog glavnog stanra.

K. B. Carigrad, 23. marta.

Irakška fronta:

Kod Felahije pokušala su dva
neprijateljska bataljuna navalu na naše
predstraze na desnoj obali Tigra, ali
su nakon borbe, koja je potrajala jedan
sat odbijeni. U noći na 21. marta bacale
su naše letilice s uspjehom bombe na
neprijateljske položaje u Kut-el-Amara.
U isto noć navalili su naši hidroplani
na neprijateljske ladje u zalivu Kefalon
na otoku Imbros. Ovo je bombardovanje
bilo uspješno. Jedna neprijateljska
torpednica iskrca je više od dvije sto-

tine kao razbojnik obučene vojnike na
obali zaliva Clarzomen, nedaleko od
mesta Neuni Dili. Obalne straže i
ako su bile brojem slabije, navalile su
na ove razbojnice, koji se nijesu mogli
ni pod zaštitom torpednica održati na
obali, nego su najvećom brzinom utekli
na čamcima. Na ostalim frontovima nema
ništa novog.

Neprijateljski ratni izvještaji.

Francuski ratni izvještaj.

Javila se izvjetna ratna štampe:

K. B. Beč, 24. marta.

23. marta 3 sata po podne: Zapadno
od rijeke Maase popustila je tečajem
noći topnička paljba. Neprijatelj je
ponovo svoje napade na malu brežuljak
Haucourt, koju redutu (tvrdjavicu)
je dožio. Zapadno od Maase traje
topnička paljba na mnogim mjestima naših
položaja jednakom žestinom dalje. Iz-
vez kratke topničke vatre nije se dogodio
u Voevre ništa osobitoga. Zapadno
od Pont a Mousson iznenadili
smo neprijatelja u njegovim položajima,
pa smo u okolini oko Feyer Haye
zarobili nekoliko neprijateljskih vojnika.
Na drugim dijelovima fronte prošla je
noć mirno.

11 sati prije podne: Sjevero od Aisne
otvorili smo žestoku topničku paljbu na
neprijateljske položaje na visoravni Va-
lerc. U Argonnama upravili smo
koncentričnu paljbu na neprijateljske po-
ložaje, drumove i željeznice. U istočnim
Argonnama i u Šumama Malancourt za-
padno od Maase traje žestoka topnička
paljba. U okolini oko Malancourta i
na našoj fronti Bethincourt-C-
miers istočno od Maase i u Voevre
topnička se je borba pojačala. Pješadija
nije stupila tječajem čitavog dana u bor-
bu. U Voevre smo bombardovali smo
neprijateljski logor u okolini oko Mühl-
bacha.

Engleski izvještaj.

23. marta. Kod uspješnih naših na-
padaja na neprijateljske položaje u okoli-
ci Commeçourt-Bethune na
cesti La Bassée zarobili smo jednog
neprijateljskog vojnika i s bombama razorili
jedan neprijateljski rov. Neprijatelj je sjeverno od Arco zapalio
jednu minu, a sjevero-istočno od Neuve
Chapelle dvije veće mine, uslijed
čega su naši rovovi na mjestima nezna-
no oštećeni. Artillerijska paljba traje oko
Fricourt-Commancourt šanaca
Hohenzollern i kod Yperna. Na jednom
mjestu zapalili smo jednu minu.

Belgijski izvještaj.

Tečajem 23. marta bili su na čita-
vom belgijskom frontu žestoki topnički
bojevi. Besprimjernom žestinom odgo-
varale su naše baterije neprijateljskom
topničtu.

Pašićeva politika laži.

II.

U januaru 1915. godine počele su u
ententi konferencije, u kojima se savje-
tovalo o osnovi jedne velike koncentrične
ofenzive za proljeće. Engleska i Francuska
poslale su svoje predstavnike u Petrograd
da se tu sa ruskim vlastima sporazumiju
o zajedničkom postupku. Za Englesku
krenuo se na put na Nevu general Sir
Paget, a za Francusku čuveni general
Pau. Obojica su se kako na putu za Pe-
trograd tako i u povratku zadržali u
Nišu, gdje su s priličnom larmom dočekani.
Njima u čast priredjivani su ban-
keti, oba ententna generala prosto su
plivali u oduševljenju i djelima srpske
bratske vojske i vanredno zainteresovani
za njenu spremu i popunjene. Raspola-
ženje u Nišu bilo je vanredno i optimizam
Pašićev izgledao je kao opravдан.

Ali na suprotnost od svega toga nije
se dugo čekalo. Brzo su u Nišu bili o
tome načito, da ententa misao o njenoj
velikoj proljetnoj ofenzivi, zida djelimično
na pomoći Italije, i kad su se diplomat-
ski generali Paget i Pau vratili u Niš iz
Petrograda, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, morala je doživjeti, da se njeni
zahtjevi, bez da je i pitana — prosto
žrtvaju zahtjevima Italije. Ova je, kao
što je poznato, zahtjevala osim gotovog
novca, koji joj je Engleska za njenje vje-
rolomstvo imala da plati, Dalmaciju i
Istru, dakle predjele, koji su naseljeni
srpsko-hrvatskim stanovništvom, pa ih je
Petrograd, već se prilično tačno znalo,
šta su oni skuvali na carevu dvoru. Ru-
sija je pregovarala sa Italijom, a Srbija,
koja je krv svoga srca žrtvovala za ruske
stvari, mor

Tumačenje rata.

Lični list poznatog rumunjskog političara Take Jonesca, „La Românie“, čije svojstva mržnje i ogorčenosti prema centralnim vlastima i njenim saveznicima ne mogu biti nadmašena ni od pariskog „Matin“-a, bilježi vijest, da će pri ententnoj konferenciji u Parizu nekadanji srpski ministar predsjednik Nikola Pašić prisustvovati. Ovu vijest inspiriše gospodina Taka Jonesca za jedan članak bogat frazama, u kojem će on slijedećim odabranim riječima iskršnuti: „Kakva je tragedija skrivena u srcu ovog čovjeka! Kakvo sačeće u bezimenom trpljenju njegovoga naroda! Koliko se puta morao on pitati, koji dio odgovornosti on ima od tog užasnog mučenja da primi. I pošto je on neprestano o svojoj akciji premišljao, mora se Pašiću reći, da je on dobro radio, jer je on postupao po propisima časti i vječnog morala. I stoga će Pašić u pariskoj ententnoj konferenciji najnesumnjivu veličinu našega doba predstavljati.“

Mi sebi dozvoljavamo sumnje, da li će Nikola Pašić pri lektiri ovih diktatova svoje ličnosti biti ispunjen onom radošću, koju mu gospodin Take Jonescu očevdno hoće da prípravi. Kad on ove redove sa istom nepristrasnošću ocjenjuje, koju on, po mišljenju svog rumunjskog poštovaoca, iznosi na javnost ocjenu svoje vlastite ličnosti, mora sebi reći, da hvala iz usta njegovog prijatelja Take Jonescu ima vrlo gorak ukus. Jer gospodin Nikola Pašić zna isto tako dobro kao i cijelo svijet, da je jedno od političkih osnova rumunjskih političara, da nikad, ali baš nikad istinu, nego uvijek samo protivno istini da kažu. Iz svojih vlastitih djela može gospodin Nikola Pašić vrijednost jednog takog principa vrlo dobro ocijeniti. Može se dakle lakoćom predstaviti, sa kakvim će izmiješanim osjećajima on u gore označenom tytirambu pročitati, šta gospodin Take Jonescu u istinu o njemu misli. Mi ćemo ostaviti čitaocu, da prave misli gospodina Take Jonesca objasne. Nije ni malo teško. Samo uvijek protivno uzeći one misli, koje on ispisuje. Tako na primjer, kad kaže: „Pašić će na pariskoj konferenciji neopornu veličinu našega doba prestavljati. Protivno od „neoporno“ je tek poznato gospodinu Nikoli Pašiću, isto tako kao i svima drugima. Ne, predsjednik srpski ministar predsjednik za ovu himnu hvale ne može imati nikakve radosti.“

* * *

Velika proljetna ofensiva entente, koja će centralnim vlastima sasvim puzdano zadati samrtni udar, preduzelje, sa svojom imponirajućom snagom, njen početak. Pobjede, koje je odmah s prvom navalom zadobila, uplivale su na narod Austro-Ugarske i Njemačke poražavajući, a narod entente daje, puzdano, sa čvrstim nadama na krajnju pobjedu njihovog oružja, ispunilo. Čujmo i grozimo se, koliko su puta centralne vlasti na svima frontovima, u toku tri dana, pretrpjeli poraz. Poslije ne punog šestomjesečnog ratovanja, Rusi su u mostnom utvrđenju u Usczesko probili i imali su kolosalni plijen od dva topa. Odmah, čim su Englezzi saznali za ovu pobjednu vijest, odlučili su se i oni drskom ispadu. Ovom ispadu ispalio je, preko svake mjere, i radosno objavljeni zvanični engleski izvještaj, da su nesravljeno hrabri Englezzi pri jednoj navalni u Flandriji jednog, slovom jednog zarobljenika imali. Lord Derby može danas mirno spavati. Njegovi su novaci pokazali, koliko je britansko junaštvo. I kad Clemenceau u svome listu bude uzdisao za englesku pomoć kod Verduna, može Sir Grey sa godošću na francuske zarobljenike pokazati, uslijed kojih je njemačka vojska znatno oslabljena, a Francuzima tako teret u nekoliko olakšan. Kao treći u savezu zauzima mjesto Cavona. Jer njegovom nesavladljivom

štete svoju otadžbinu. Ovi konjski natpisi glasili su od prilike ovako: Učestvovao sam u borbi 1914./15. i bio sam ranjen na polju časti.

Najnovije težnje Isidore Duncan. Isidora Duncan, koja se je prošlih godina svom snagom trudila, da svojom igrom predstavi Grčku, sada se odmara nakon svojih triumfatorov ovjenčanih, u jednoj vili u blizini Pariza. Ali ona se time nije odrekla svoje vještine, ona privlaže svake večeri elegantno društvo, koje mora da posmatra njenu igru. Gospodje se primaju u toploj, punoj mirisa dvorani, u kojoj nema ni stolica, ni sofa, niti ma kakva druga sjedišta. Gosti su pritudjeni, da se otpuste na uzglavlju, koja su naslagana na čilinu i tako čučeti da prisustvuju igrama ove sredovječne Amerikanke. Ova dama ima u svojoj manjosti pri igri pravu američku život. Ona zadražava svoje goste do pozno u noć, šta više, često već sviči, kada ona odusti jedne žrtve njene strasti za igrom. Kada je opet prije kratkog vremena do ranog jutra skukatala, spustila se najzdakao što pariski dopisnik „Tribune“ javlja — sa svim zamorenima na uzglavlju i rekla je prijateljima, — koji su se radovali što je igra svršena i čestitaju igrači — sa patosom: „Ono što ste vidjeli, nijedaleko ono, što bili ja htjela da dam“. Kada bi mogla što bi htjela, otišla bi na front i tamo bi igrala sa bijelim velom ogurnata, i to na onim mjestima, gdje je borba najžešća.

Ja sam uvjerenja, da bi to vojnike oduševalo za velika djela. I tada bi još željela, da me na kraju u najljepšem trenutku pogodi jedna granata i time mojog igri dopri-

je postiglo najvišu tačku užasne talijanske ofensive: Gradić Gorica je razbijena u prah. Broj smrtno ozlijdenih cigala, dostiže neizmjernu veličinu... Proljetna ofensiva entente je tu....

* * *

Dosadanji rezultat četvrtog njemačkog ratnog zajma iznosi deset milijardi i četiri stotine milijuna. Ovako ogromna količina poslije ratovanja od skoro devetnaest mjeseci! Ententa će punim bijesom objasnjavati ovu količinu upisa, ali će to objašnjavanje imati onaj isti žalosni rezultat, kao i dosadanji ratni zajmovi entente. Kao što ententa neće da prizna svoje podleganje na vojničkom polju, isto tako ona ne može da se toliko izdigne, da prizna nadmoćnost centralnih vlasti na finansijskom polju. Jedan od najvećih njihovih larmadžija, nekadani prvi mornarski lord, gospodin Winston Churchill, izjavio je u početku rata, da će posljednji srebreni kuršum dobiti rat. Vrlo lijepa riječ, koja za bitnost ovog ogromnog rata daje najizrazitiju izraz. Ali ne izgleda tako, kao da će taj posljednji srebreni kuršum biti ispaljen iz ententne puške. Bogate zapadne sile, koje su bile na svoju finansijsku moć tako ponosne, izgleda da su svoju srebrenu i zlatnu municiju potrošili, inače ne bi one morale za obje tražiti dopunu kod zlatnih i čeličnih barona Sjedinjenih Država. Ni Austro-Ugarska niti Njemačka, koje su njihovi neprijatelji odvina spustili u grob, nijesu nikad imale potrebu da potraže pomoć u inostranstvu. One same sebi liju potrebne topove i kuršume i svojom sopstvenom pomoći stvaraju sredstva, da svoje topove i kuršume plate. Na protiv, one su svojim saveznicima pozajmili od svojih srebrenih i čeličnih municija, dakle imaju više no što trebaju. Za svoju pomoć one nijesu bile nikad primorane da plaćaju zelenaska interesu, kao što je Engleska uobičajila da naplaćuje od svojih saveznika. U tih dvije i pol milijarde, što je dao četvrti ratni zajam, iskazana je čvrsta volja njemačkog naroda, da ispaljivajući srebreni kuršum iz svoje puške; narodi Austro-Ugarske, koji će tako isto ovih dana po četvrti put priložiti svojoj monarhiji potrebnu finansijsku municiju, govoriće istim govorom. Možda će ih ententa jednom razumjeti.

Balkanske vijesti.

Posjeta princa Eitel Friedricha kod sultana.

K. B. Carigrad, 24. marta.

„Tanin“ javlja, da će skoro doći u Carigrad po nalogu njemačkog cara princ Eitel Friedrich, da pred sultanicu skupocjenu počasnu sablju, kao uspomenu na junacku obranu Dardanela.

Maršal Mackensen u Carigradu.

K. B. Carigrad, 24. marta.

Maršal Mackensen je na putu u Carigrad stigao juče u Jedrene, gdje je svečano dočekan. Gradska odbor je u čast Mackensenu prediove svecanu ručak, na kojem su držane mnoge zdravice.

Grčki zajam.

(Naročiti brojov „Beogradske Novine“) Atena, 24. marta.

Govori se, da su propali pregovori sa francuskim i engleskim vladom u stvari zajma 150 milijuna drahma. Finansijski položaj Grčke je vrlo kritičan.

Rumunjska i proljetna ofensiva entente

(Naročiti brojov „Beogradske Novine“) Bukarešta, 24. marta.

Svi listovi naglašuju, da velika najavljenja proljetna ofensiva entente nije dosada promjenila položaj na ratištu, pa da je stanje entete jednako, kao što je i prije bilo. Na protiv su Nijemci postigli veliki

nene kravu kraj. Naravno, gosti su bili protiv izvodjenja ovoga Duncansnog plana, ma da je po neki od njih, u interesu svog noćnjeg mira, želio, da je to Doncanina zbilja, i da pozornicu njene igre što je moguće dalje udalji.

Proglašenje na apaše. Prirastaj apaša u Parisu, kao i u manjim gradovima i mjestima u Francuskoj za vrijeme posljednjih ratnih mjeseci očrtava zajednički francuski duh prema patriotskoj dužnosti i za mnogoslavljeni francuski rod. Jedan čudnovat kulturalni sličici daje nam proglašenje koji je objavljen u „Gaulvise“. Ovaj proglašenje je prilično na kućama u francuskom gradu Essone, a po naredjenju predsjednika opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici i vandali. Šta radite vi, dok su vaši očevi, braća i sinovi u ratu izloženi kiši od zrna? Vi vršite zločine iz zelje zlu. Vi kvarite drveće, lomite ograde, razbijate svjetila. Vi činite najužasnije prestupe!...“ Može se zamisliti, kakav je ovde javni porek, kada je predsjednik opštine. On glasi: „Vi bijednici: Ja ne znam kako se zovete i gdje se skrivate. Ali to znam, da ste bijednici

ski avijatčari, koji su nedavno preletjeli preko Jadranskog mora, bacali na ulice bonbone. Hemisferični analizom je ustanovljeno, da ovi bonboni sadržavaju u sebi milijune batila prelaznih bolesti.

Pariski "Temps" potvrđuje ovu vijest brzjavom, kojim divizijsko zapovedništvo u Bologni javlja, da su austrijski avijatčari bacali kod Ferrare i Ravene u mjesecu februaru bonbone, koje su sadržavale u sebi klice prelaznih bolesti. Ovaj je infaman postupak saopšten oglasima pučanstvu i preduzeće su sve sigurnosne mijere.

Ovu vijest, koja je ovako glupo izmišljena, nije dostažno formalno dementirati. Ovakove ideje mogu se roditi samo u zemlji, u kojoj nož i otrov igraju onako važnu ulogu.

Najnovije brzjavne vijesti.

Cetvrti njemački ratni zajam.

K. B. Berlin, 24. marta.

U Reichstagu saopšto je ministar finansija, da dosadanji rezultat upisa na cetvrti ratni zajam iznosi deset milijardi četiri stotine milijuna, a da nema još izvještaja o upisu na strani.

Državni tajnik Helfferich o rezultatu.

K. B. Berlin, 24. marta.

Reichstag je počeo prvim čitanjem zakonske osnove o državnom proračunu. Državni tajnik Helfferich saopstavlja domu uz sveopšte borno povlađivanje, da rezultat ratnog zajma osigurava daljnje vodjenje rata kroz pogodine. To znači, da naša snaga u prkos svemu neprijatelju stoji neslovljena, znači čvrstu vjeru u našu kočnu pobjedu. Kada se radi o tome, da se tuče neprijatelju, njemački narod ne pozna nikakve razmire, već stoji čvrst i jedan kao stijena. Državni tajnik Zahvaljuje svima, koji su stekli kod toga zasluge sebi i domovini u čast.

Iz njemačkog parlamenta.

K. B. Berlin, 24. marta.

Jučer je njemački parlament dovršio u prvom čitanju državni proračun za godinu 1916. i zakonske osnove o novim prirezima, koje su predate nadležnim odborima. U toku debate izrekao je konzervativni poslanik Vesterp priznanje i blagodarnost vojski i mornarici i izrazio potpuno povjerenje vrhovnom vojnom vodstvu, cijelokupne vojne snage na kopnu i moru. Socijal-demokrata Hoch kritikovao je žestoko novu osnovu prireza na potrošarinu i promet, koja je samo na korist vladajućih klasa, a na štetu siromašnog pučanstva.

Državni tajnik Hefferich protestira najožbiljnije protiv ove objede, pa apelira na socijal-demokrate, da ne truju otadžbeniku ljubav u narodu, koja stoji svakom pojedincu u krvi i kostima.

Sutra vijeće će se o proračunskoj zakonskoj osnovi u odboru, a za tim u kući.

Ballin i njemačko-američki odnosi.

K. B. Hamburg, 24. marta.

Hamburger "Fremdenblatt" donaša izjavu generalnog direktora Ballina protiv sumnjičuju, kada da je Ballin utjedio na držanje berlinske vlade, samo da spasi skupocene brodove "Hamburg-Amerika Line", koji bi uslijed političkih teškoča sa Amerikom bili ugroženi. Ballin odgovara, da on ni direktno, a ni indirektno nije saradivao na zadnjoj noti radi trgovinskog rata, pa je on bio jednako iznenaden, kao i svi ostali čitaoci novina. Nije istina, da on zamjenjuje velika nacionalna pitanja sa privrednim interesima, pa izriče nadu, da vlada ne bi ni slušala ovakve nečasne savjetke.

Ista novina podsjeća na zadnje stavke pisma Ballina na velikog admiralira Tirpitza još iz onog vremena, kada su izbile prve vijesti o njegovom odstupu. Ballin piše, da Tirpitz umade tek poslije rata izvršiti najveće djelo, koje će mu pridediti puno zadowljstvo.

Carsko priznanje poručniku Bölk.

K. B. Berlin, 24. marta.

Njemački je car upravio na nadporučnika Bölk u svojeručno pismo, u kojemu izražava potpuno priznanje, što je u vazdušnoj borbi dosada srušio 12 neprijateljskih letjelica.

Papa i kardinal Mercier.

K. B. Köln, 24. marta.

Na vijesti talijanskih novina, da je papa preko državnog kardinalskog tajnika Gasparia upravio na kardinala Hartmanna

u Kölну dugačku brzjavku, kojom moli kardinala, da se ovaj zauzme kod cara Wilhelma i da spriječi postupak protiv kardinala Merciera, izjavljuje "Kölnische Volkszeitung", da na mjerodavnom mjestu u Kölnu nije ništa poznato o ovoj brzjavci pape.

Razorena je brzjavna veza između Amerike i Europe.

(Naročiti brzjav "Beogradske Novine"). Rotterdam, 24. marta.

Sedam brzjavnih kabelova, koji su pod morem vezali Evropu sa Amerikom, presječeni su na tajanstveni način. Drži se, da je to novo djelo njemačkih podmornica.

Katastrofalni požar u Americi.

Uništeno 25 skupina kuća.

K. B. London, 24. marta.

Reuterov ured javlja iz Auguste, u državi Georgia S. D.: Veliki požar raširen jakim vjetrom uništilo je u dijelovima grada za stanovanje 25 skupina kuća. Šteta se čini na 8 milijuna dolara.

Ustanak u Meksiku.

K. B. Washington, 24. marta.

Rauterov ured javlja, da su uslijed revolucionarnog pokreta u Tamperu dobili zapovijed američki vojni brod "Kentucky" i topovnjača "Wheelong", da tamo otplove.

Grad i okolica.

Treće toplo kupatilo.

Pored parnog kupatila, koje je instalirano u Carigradskoj ulici, za civilno stanovništvo otvoreno je i toplo kupatilo u Karagjorgjevoj ulici br. 65 u kome se mogu kupati ženske i djeca utornikom i četvrtkom od 8 sati prije podne do 6 sati u veče, a muški subotom od 8 sati prije podne do 6 sati u veče.

Bjegunci iz Crne Gore.

Prije nekoliko dana dovedeno je u Beograd oko 2000 bjegunaca iz raznih krajeva Srbije, koji su bježali do Crne Gore. Oni izgledaju strahovito bijedno. Izgladnjeli bez odijela, iznureni šrapacom i gladju daju sliku zanemarenih i napuštenih ljudi. Medjimima ima veći broj inteligentnih ljudi, kao policijskih činovnika, profesora, učitelja, sveštenika, trgovaca, zanatlija, kao i ekonoma iz svih krajeva Srbije. Medju njima nalaze se i nekoliko uglednih lica kao gospoda Mile Radoković, trgovac iz Čuprije, dugogodišnji narodni poslanik, M. Rajić, inspektor ministarstva unutrašnjih djela i Ljuba Rajić, član uprave grada Beograda. Oni su izdržali sanitetski karantin nekoliko dana i juče su pušteni svi svojim kućama.

Konferencija odbora opštinskog.

Prošle večeri imali su odbornici odbora grada Beograda konferenciju, na kojoj je pretresano nekoliko tekućih pitanja.

Vratili se.

Medju uglednima, koji su se ovih dana vratili nalazi se i gosp. Joca Stanković, bivši ministar gradjevinarstva, Spasoje Radojičić, državni savjetnik i profesor univerziteta i Nadjan Jovanović sudija kasacionog suda.

Između mnogih u Beograd se vratio vileni dan i Mihajlo Gjorgjević, profesor, napredni poslanik i prvak liberalne stranke.

Zanatljijske radnje.

U posljednje vrijeme svakodnevno se otvaraju zanatljijske radnje u svima krajevima Beograda. U prvi mah osjećala se oskudica u izvjesnim zanatljijskim radnjama. Dolaskom sva novih i novih izbjeglica u Beograd i zanatljijske radnje dobijale su sve više i više majstora — zanatlji. Svima njima carske i kraljevske vlasti izlazile su na susret u svakom pogledu, da što prije otvore svoje radnje. Danas u Beogradu ima otvorenih svih vrsta zanatljijskih radnja i potreba za njima u glavnom je podmirena.

Selidba.

Ekspozitura Peštanske Ugarske Komercijalne Banke u Beogradu smješti se i radi od sada u zgradi predsjednje Narodne banke.

Snopštenja o nestalima.

146. Izvještava se Vukosava dr. Sime Avramovića u Ženevi, da su stigle njene karte. U Beogradu je cijela porodica i svi su dobro. Nemaju samo isvještaja o bratu Miki. Tako isto gdje se nalaze Rada i Mina, pa neka gleda, da sazna što o njima i javi.

147. Mica Nikolajević izvještava svoga muža dr. Tenku Nikolajevića, da su stigli u Beograd i da je kod kuće našla sive u najboljem redu. Ona je sa Selom i Ružom dobro i zdravi su. Dobila je od ostale djece izvještaj da su zdravi. Primila je nekoliko njegovih karti i pita, da li je on primio njene odgovore.

148. Mihajlo Popović, paroh beogradski, traži Božidar Popovića učenika V. razreda bogoslovije, sina Gorča Popovića, preduzimaca, koji je nepoznato otiošao nekuda iz Skadra. Tko o njemu štograd zna neka javi Mihajlu Popoviću, Kursulina ul. 37.

149. Vojislavu Popoviću, leutentu colonnel Marseille (Züricher Bureau für Aufsuchung der Vermissten). Vaša majka Mila je u javlja vam, da je primila vaše pismo i zdrava je. Ne brinite se za nju, jer ona prima 50 kruna penzije mjesечно.

Danica Milosavljevićeva vas moli, ako možete stupiti u vezu sa njezinim bratom Dragom. Javite mu, da su kod kuće svaki zdravo i neka piše.

150. Dr. Jeffi Dedijeru, Ženeva. Gospodja Mileva Milojević vas moli, da rasipate i javite, ako nešto zna o Bori. On je otiošao sa dr. Kopšom iz Kraljeva. Nastojte nešto dozvati za Miličinu braću. Vaša Milica sa djecom dobro je. Javite takođe Bori, da sam i ja sa djecom dobro, i da se ništa ne brine. U tatinom sam stanu Ratarska ulica 123. Piši Ratku da javi čika Stojanu da Zagorki odmah posljenovac.

151. Ad IV. M. 56. za Züricher Bureau Gospodji Dani javlja iz Beograda Roza Manković, da je primila sa zahvalnošću kartu, pa će to javiti i strini Maci. Moli, da se javi punom adresom.

152. Miloš Aksentijević, 8. puk iz Velikog Orašja, okrug smederevski, nalazi se u Nagymegyeru.

153. Stanko Badikić, 13. puk iz Bukovca, nalazi se u Nagymegyeru.

154. Milan Vasiljević iz Slepčevića, okrug podrinski, nalazi se u Mauthausenu.

155. Velisav Veljković iz Beograda, nalazi se u Nezsideru.

156. Stojan Živković, 13. puka iz Vidrovca, srež negotinski, nalazi se na radu u Ivanu.

157. Dragoljub Ilić iz Beograda nalazi se sada kao kelnerski pomoćnik u Kecskemet.

158. Miloslav Ilić iz Stubala, nalazi se u Boldogaszonu.

159. Stanislav Janković iz 5. puka iz Šuške, nalazi se na radu u Sopronyku.

160. Živorad Jevtić iz 5. puka, nalazi se u Boldogaszonu, sada je na radu u Sopronyku.

161. Dragomir Jovanović, 7. puka, iz Barajevo, srež posavski, nalazi se na radu u Sopronyku.

162. Milivoje Jovanović, zemljoradnik iz Beograda, nalazi se u Nezsideru.

163. Jovan Jović iz Gradnje, srež pčinjski, nalazi se u Boldogaszonu, a na radu je u Sombathelyu.

164. Svetislav Krstić, 13. puka, nalazi se u Nagymegyeru.

165. Dragoljub Lazić, apotekar, nalazi se u Nezsideru.

166. Blagoje Marinković, 13. puka, iz Boljetina, srež porečki, nalazi se u Mauthausenu.

167. Radivoj Marković, 3. puka, iz Gornje Orovice, nalazi se na radu u Nagymegyeru.

168. Radoje Matović, 6. puka, iz Vlake, nalazi se u Mauthausenu.

169. Dragomir Milenković, 15. puka, iz Milutovca, srež trstenički, nalazi se u Nagymegyeru.

170. Radosav Miletić, 18. puka, iz Mladenovca, nalazi se na radu u Pozsony-Ligetfalu.

171. Nikola Pajkić iz Beograda, 7. puk, nalazi se na radu u Sopronu.

172. Jordan Stefanović, 2. puk, iz Balanovca, Donje Trnave, nalazi se na radu u Söny.

173. Milan Stojanović, 1. puk, iz Gradiške, srež pčinjski, u Boldogaszonu nalazi se na radu u Banpeksenyedu.

174. Milivoj Stojanović, 15. puk, iz Jagodine, u Boldogaszonu, nalazi se u Tapolsku na radu.

175. Živko Stokić iz Beograda, nalazi se u Boldogaszonu.

176. Ivan Trajlović, 18. puk, nalazi se u Nagymegyeru.

177. Milorad Urošević iz Loznice, nalazi se u Nezsideru.

178. Selimir Cvetković, 11. puk, iz Komarice, srež i okrug kragujevački, nalazi se u Neszideru.

179. Milutin Čekić, 1. puk, iz Oslavice, srež pčinjskog, nalazi se u Ostifasszonu.

180. Milan Antonijević, arhitekt, hotel "Beatus", Žurč, izvještava se naknadno, da su porodice Stevanović i Todorović u Beogradu, da su svi zdravi i da im je u kući sve dobro. Moli se da javi, ako zna, gdje se Stanoje nalazi.

Narodna privreda.

Galicijsko Montansko dion. društvo.

K. B. Beč, 24. marta.

Bilansa galicijskog Montanskog d. društva iznalači se čistu dobit za godinu 1915. 382.505 kruna. Isplaćivaće se dividenda od 7 na sto prema ništa u prošloj godini, dok je dividenda u godini 1913. iznalačila samo 4 od sto.

Bilansa diskontnog društva.

K. B. Berlin, 24. marta.

Na glavnoj skupštini "Diskonto Gesellschaft" zaključilo je isplatu od 8½ postotnu dividendu prema 8 od sto u prošloj godini. Čisti dobitak iznalači 30,179.355 maraka, prema 22,081.937

Ljekačka pomoć.

Dr. Slavka Mihailović,
operator — specijalista za ženske bolesti, preseila se sa statom u Kraljev Milana ul. 84.
Ordinacija svakog dana od 2—4 č do podne. c548-1

Zubni i očni ljekar i operator med. Dr. J. Stanković
ordinira od 9—5 sati.
Beograd, Kapetan Mišina 3.
213 — 1

Kupovine i prodaje.**Obuća ženska**

platka i duboka u svima numerama, raspodajem u Balkanskoj ul. br. 70. Beograd. A k a l a j. c431-2

Tonetović stolica

300 komada ima na prodaju. Obratiti se kod Braće Vujošića, fabrika meblja, Kralja Aleksandra 19, Beograd. c504-2

Materijal na prodaju

Sav materijal od potrebe kuće Miletin ulica br. 24, prodaje se. Za cenu upitati Brančića ulica br. 5. Il sprat od 9—11 sati pre podne kod godopje Smiljanice. c417-2

Na prodaju odmah

salon, spavača soba i namještana kuhinja u Prote Mateje ul. 36. Upitati u Makedonskoj ul. 16 (Kožarska radnja). c181-2

Namještenja.

Za jedno osrednje pokuštvo traži se potpuno

spremna domaćica

žena bolje stalež, samostalna. Upitati kod Berte Senatori modiskinje, Kralja Milana ulica 34. c579-3

Jedna austrijska, koja govori njemački i po malo ugarski, nudi se za

Rukaricu

u nekom hotelu, menja ili bolnici. Radila je po velikim hotelima i bolnicama. Upitati u administraciju ovog lista pod „Rukaricu“ 530*. c530-3

Gospodjica

koja je svršila Trgovačku Akademiju, traži mjesto pri kancelariji ili radnji. Čita i piše njemački i i dosta govor. Stenografija srpski i piše na pisačkoj mašini, pri potrebi mogla bi biti na kasi ili prodavačica. Obratiti se Mika Mějuhas, trgovac, Vasin ul. br. 7. c500-3

Nudi se jedna dobra, spremna

Kelnerica

za kavarnu ili poslastičnicu. Govori srpski, nje je i k i i ugarski. Upitati administraciju ovog lista pod „kelnerica“ 472*. 478-3

Mjenjačnica H. FUCHS

Budimpešta IV. Universitätsplatz 5. (osnovana godine 1866.)

Preporučuje originalne sreće za

36 kr. ugarsku klasnu lutriju

Vučenje 1. klase 24. i 25. maja tekuće godine, s toga treba odmah poručivati

6 klasa ukupnih zgodičata

14 milijunu 459.000 kruna u gotovom novcu.

Glavni zgodičat u srednjem slučaju

JEDAN MILIJUN KRUNA

Specijalno: 600.000, 400.000, 2 po 100.000, 1 po 90.000, 2 po 80.000, 1 po 70.000, 2 po 60.000, 1 po 50.000, 1 po 40.000, 5 po 30.000, 3 po 25.000, zatim mnogi zgodičati po 20.000, 15.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500, 200.

Ukupno 55.000 zgodičata i jedna premija od

KRUNA 600.000

tako da se polovina lozova vuče.

1/1 sreća I. klase staje K 12.—

1/2 " I. " K 6.—

1/4 " I. " K 3.—

Moli se za tačno naznačenje adrese.

Tačna i solidna usluga.

Mjenjačnica H. FUCHS,
Budimpešta, IV. Universitätsplatz 5.

NAJSTARIJA MJENJAČNICA NA OVDAŠNJEM TRGU.

Fabrika SLAMNIH ŠEŠIRA

MILANA JEĆMENICE i Komp. Beograd
Miloša Velikog ul. br. 92.

preporučuje pošt. trgovcima veliki izbor slamnih šešira. Naročiti pažnja obraća se na dječje šešire koje imaju na lageru.

Mustre se mogu vidjeti i u radnji c528
Kralja Petra ulica broj 31.

Stovarište PIVA i VINA

BIJELO I CRNO „DOPPELMALZBIER“
u buradima i flašama.

CRNO I BIJELO VINO
najbolje vrste, garantovano prirodno u svima količinama.

JAKOV SPITZER — BEOGRAD
Karagiorgjeva ulica broj 13 do hotel „Posavine“
predje M. JOVIĆIĆ i SIN

Poružbine sa strane izvršuju najsvjesnije

Naklada: Beogradsko novinarsko društvo, Beograd.

Naklada: Beogradsko novinarsko društvo, Beograd.